

Lefu la coronavirus
le boletswe jwalo ka
boemo ba bophelo ba
tshohanyetso ba lefatshe
lohle ke Mokgatlo wa
Bophelo wa Lefatshe
(World Health
Organization (WHO)).



Sena ke seo o tshwanetseng ho se tseba:

Pele, o se tshohe. O ka itshireletsa le ho sireletsa lelapa la hao.

Kamoo o ka dulang o phetse hantle ha o le leetong



**E ja feela dijo tse
phehilweng hantle,**
ka ho kgethehileng nama
e phehilweng hantle




**Hlapa matsoho a hao
kgafetsa,** ka sesepa
le metsi



**Qoba katamelo e haufi
bathong ba bang** haeba o
hohlola kapa o na le feberu



Haeba o kula nakong eo o
leng leetong, **bolella motho
e mong le ho bona ngaka
hanghang**



Haeba o bona ngaka, **mo
bolelle hore na o ne o
etetse naheng efe**



**Ha o hohlola le ho
ethimola, kwahela molomo
wa hao** le dinko ka setsu
kapa thishu


Mohlodi wa tlhahisoleseding: Mokgatlo wa Bophelo wa Lefatshe (World Health Organization)



World Health
Organization

#MakingMiningMatter

Lefu la coronavirus le boletswe jwalo ka boemo ba bophelo ba tshohanyetso ba lefatshe lohle ke Mokgatlo wa Bophelo wa Lefatshe (World Health Organization (WHO)).



MINERALS COUNCIL
SOUTH AFRICA

Sena ke seo o tshwanetseng ho se tseba:

Pele, o se tshohe. O ka itshireletsa le ho sireletsa lelapa la hao.

Itshireletse le ho sireletsa ba bang hore ba se kule

Hlapa matsoho a hao



Kamora ho hohlola kapa ho ethimola	Ha o hlokometse motho ya kulang	Pele o lokisa dijo, nakong eo o di lokisang le kamora ho di lokisa	Pele o ja
Kamora ho sebedisa ntlwana	Ha matsoho a hao a shebahala a le ditshila	Kamora ho tshwara diphoofolo	Le ka mohla o se tshwele mathe moo ho tsamayang batho bohle

Mohlodi wa tlhahisoleseding: Mokgatlo wa Bophelo wa Lefatshe (World Health Organization)



#MakingMiningMatter